

# I n f o r m a c i j a

o površini lokacije potrebne za ratno groblje njemačkih vojnika stradalih u II svjetskom ratu na teritoriji Crne Gore

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 10.03.2011. godine donijela Zaključak broj: 03-1993/2, kojim se saglasila da se za lokaciju za pohranu njemačkih vojnika poginulih u II svjetskom ratu na teritoriji Crne Gore opredijeli prostor u jugoistočnom dijelu kasarne „Milovan Šaranović“ – Danilovgrad, s tim da se površina lokacije utvrdi posebnim sporazumom između Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Njemačke.

Sporazumom o grobovima stradalih u ratovima koji je potpisan u Podgorici 10. avgusta 2011. godine između Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Njemačke (u daljem tekstu Sporazum), nije definisana površina potrebna za ovu namjenu. U članu 3 stav 1 Sporazuma regulisano je *„Vlada Crne Gore i Vlada Savezne Republike Njemačke će uzajamno, za prošlost i budućnost, besplatno i na neograničeno vrijeme, obezbijediti da se zemljišne površine koje služe kao ratna groblja koriste kao trajna počivališta njihovih stradalih u ratovima“*.

Sporazumom je navedeno da će se potrebne izmjene međa zemljišnih površina koje se koriste kao ratna groblja, rješavati uz obostranu saglasnost obiju vlada ili službi koje one odrede.

Članom 7 stav 2 navedenog Sporazuma regulisano je “Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Crnoj Gori je Ministarstvo rada i socijalnog staranja”.

Predstavnici Narodnog saveza za brigu o njemačkim ratnim grobovima i predstavnici Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori su u više navrata obilazili navedenu lokaciju u kasarni „Milovan Šaranović“ – Danilovgrad. Ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori je svojim dopisom od 23. septembra 2011. godine obavijestila Ministarstvo odbrane da im je za ovu namjenu potreban prostor površine 2.600m<sup>2</sup>, s tim što su bliži podaci koji se odnose na ovu lokaciju i njeno uređenje dati na skici koja je u prilogu ove informacije. Iz dostavljene skice se utvrđuje da je njemačka strana planirala da na ovom prostoru budu četiri bloka sa grobovima za njemačke vojnike, da se postavi krst većih dimenzija koje nisu odredili i uredi parking.

Ministarstvo odbrane je, u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 03-1993/2 od 10. marta 2011. godine i zahtjevom Ambasade Savezne Republike

Ministarstvo odbrane je, u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 03-1993/2 od 10. marta 2011. godine i zahtjevom Ambasade Savezne Republike Njemačke od 23. septembra 2011. godine, pokrenulo postupak geodetske parcelacije navedene lokacije radi definsanja katastarske parcele dimenzija i površine koja je tražena od njemačke strane. Ministarstvo smatra da bi ovo zemljište, poslije izvršene parcelacije i provođenja kroz katastarski operat, u skladu sa članom 3 stav 2 Sporazuma, trebalo izuzeti iz sastava kasarne „Milovan Šaranović“ – Danilovgrad.

U cilju daljeg sprovođenja Sporazuma, a imajući u vidu da Njemačka strana nije izrazila spremnost da se površina zemljišta odredi posebnim sporazumom kako je konstatovano Zaključkom Vlade Crne Gore od 10. marta 2011. godine, Ministarstvo odbrane predlaže Vladi da donese sljedeće

## **Z A K L J U Č K E**

1. Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informaciju o površini lokacije potrebne za ratno groblje njemačkih vojnika stradalih u II svjetskom ratu na teritoriji Crne Gore.
2. Vlada Crne Gore je saglasna da se za ovu namjenu opredijeli prostor površine 2.600 m<sup>2</sup> u jugoistočnom dijelu kasarne „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu, (određen Zaključkom Vlade broj:03-1993/2 od 10. marta 2011. godine), na način i sa podacima bliže određenim na skici koja je u prilogu Informacije.
3. Zadužuje se Ministarstvo odbrane da izvrši katastarsku parcelaciju navedene lokacije i istu sprovede kroz katastarski operat i na taj način obezbjedi da se zemljište iz tačke 2 ovog Zaključka izuzme iz sastava kasarne „Milovan Šaranović“ Danilovgrad, kao vlasništvo Države Crne Gore.
4. Zadužuje se Ministarstvo rada i socijalnog staranja, da u skladu sa članom 7 stav 2 Sporazuma o grobovima stradalih u ratovima, koji je potpisan zmeđu Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Njemačke, preduzme dalje mjere na realizaciji Sporazuma.